

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
<b>Content Area: U thetshelesa na u amba</b>								
Gr 1 T 4 Siatari 74	A huna nyito kha bugu ya DBE. Kha hu shumiswe u sedzulusa kha nyamedzano dza kilasini.	Hu nga shumiswa thoho iñwe na iñwe. Nyamedzan o dza nga misi dzi nga shumisiwa.	U thetshelesa hu sina u khakhiswa, u thaqulana kha u amba na u vhudzisa mbudziso u itela u bvela khagala.	1	U sedza vhana vha tshi khou ita nyamedzano kilasini kana nga tshifhinga tsha tshiñori na u thogomela zwikili na vha si na zwikili.	U leluwa	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	Vhana vha tea u lavheleswa musi vha khou amba duvha na duvha na u ñwala mawanwa kha zwine vha khou lavhelesa.
Gr 1 T 4 p.74	Tshiñori tshiñwe na tshiñwe kana tsha kha bugu ya DBE siatari 6,7	Tshiñori tshi re na thoho iñwe na iñwe tsho nangwaho nga mugudisi.	U thetshelesa tshiñori vha ñea mihumulo.	2	U sedza vhana vha tshi khou ita nyamedzano kilasini kana nga tshifhinga tsha tshiñori na u thogomela zwikili na vha si na zwikili.	Vhukati	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	Vhana vha tea u lavheleswa musi vha khou amba na u ñwala mawanwa kha zwine vha khou vhona.
Gr 1 T 4 p.74	Nyito ya orala	Ndi di pfa hani nga Covid?	U amba nga ha tshenzhemo yawe enemune na vhupfiwa ha vhuçipfi hawe.	3	Vhana vha ita nyito orala. Mugudisi a sedza vhupfiwa havho na vhuçipfi havho musi vha tshi khou di bvisela khagala.	U kondà	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	Vhana vha tea u lavheleswa musi vha khou amba na u ñwala mawanwa kha zwine vha khou vhona

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
Gr 1 T 4 p.74	Nyito ya orala	Hu nga shumiswa tshidade kana luimbo lwe vha guda kha gireidi ya 1.	U thetshelisa, u takala na u nyanyuwa kha zwifanyiso, thai na miswaswo.	5	Ñwana u ño imba luimbo a tshi ita na nyito.	U leluwa	khii: ✓ u a ñi dzhenisa ● u a ñi dzhenisa nyana. X ha ñi dzhenisi	Vhana kha vha tendelwe u imba nyimbo dze vha guda kha gireidi 1 vha tshi ita na nyito.
Gr 1 T 4 p.74	Nyito ya orala	Mafhungo o iteaho nga dziholodei	U vha toololela tshiñori tshine vha tshi ñivha tshi re na mathomo, vhukati na magumo.	6	Vhana vha ita nyito ya orala. Mugudisi u sedza arali ñwana a khou kona tzhikili tshine tsha khou todea.	Vhukati	khii: ✓ u a ñi dzhenisa ● u a ñi dzhenisa nyana. X ha ñi dzhenisi	U lavhelesa vhana vha tshi ita nyito nga orala na u ñwala mawanwa kha nyito ye ñwana a ita.
Gr 1 T 4 p.74	Tshiñori tshiñwe na tshiñwe kana tsha kha bugu ya DBE siatari 10, 11	U shumisa tshiñori tshiñwe na tshiñwe.	U fhindula mbudziso dzo vuleaho na dzo valeaho dzi kondaho.	7	Ñwana u tea u kona u fhindula mbudziso dzi bvaho kha tshiñori.	U konda	khii: ✓ u a ñi dzhenisa ● u a ñi dzhenisa nyana. X ha ñi dzhenisi	U sedzulusa vhana arali vha tshi nga fhindula mbudziso dzo vuleaho na dzi kondaho .
Gr 1 T 4 p.74	Nyito ya orala	Muña /muñani	U ita ñiedza ña nyimele dzo fhambanaho muña.	8	Vhana vha ita ñiedza nga u edzisela mirado ya muña. Mugudi u ñola na u sedza zwikili zwi ne vhana vha khou zwi bvisela khagala.	Vhukati	khii: ✓ u a ñi dzhenisa ● u a ñi dzhenisa nyana. X ha ñi dzhenisi	U ñola vhana vha tshi ita ñiedza na u ñwala zwine a khou sedzulusa.

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
Gr 1 T 4 p.74	A huna mushumo kha DBE. Kha hu shumiswe u lavhelesa kha tshifhinga tsha nyambedzano kiłasini.	Thoho iñwe na iñwe i a shuma. Nyambedzan o yo tanganedzea ho i nga shumiswa	U dzhenelela kha nyambedzano.	9	Vhana vha ita nyambedzano kiłasini. Mugudisi u sedza arali ñwana a khou kona tshikili tshine tsha khou tödea.	U leluwa	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	Mugudisi u lavhelesa vhana vha tshi ita nyambedzano na u ñwala mawanwa kha nyambedzano ye ñwana a ita.
Gr 1 T 4 p.74	A huna mushumo kha DBE. Kha hu shumiswe u lavhelesa kha tshifhinga tsha nyambedzano kiłasini.	Zwi nga sedziwa nga tshifhinga tsha nyambedzan o ya kiłasini.	U shumisa mathemo, mafhungo, małedere mahulwane/madanzi na zwithoma.	10	Mugudisi u sedza arali ñwana a khou kona tshikili tshine tsha khou tödea.	U kondi	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	Mugudisi u lavhelesa vhana vha tshi ita nyambedzano na u ñwala mawanwa kha nyambedzano ye ñwana a ita.
<b>Content Area : Mibvumo/Foniki</b>								
GR 1 T 4 p. 75	EGRA u ɿalusa mibvumo	Thoho iñwe na iñwe.	U ɿalusa vhushaka ha ɿedere / mubvumo na mibvumo yo imaho i re yołhe.	1	U shuma nga mithethe muthihi thesite ya EGRA nga mibvumo wa ɿedere liłhihi.	vhukati	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U ita Notsi dza u sumbedza mibvumo ine vhana vha kha di kondelwa ngayo.
GR 1 T 4 p. 75	Bugu ya DBE activity siatari 23. U ita mibvumo mibvumelani sa aa	Thoho iñwe na iñwe.	U ɿalusa na u shumisa mibvumo mibvumelani sa aa, ei	2	Vhana vha fhedzisa mishumo yavho.	vhukati	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana.	Vhana vha ita mishumo yavho nga vhone vhane nga hu ne vha kona vha sa

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
							X ha di dzenisi	kopeli kha zwa munwe.
GR 1 T 4 p. 75	A hu na mushumo kha bugu ya DBE. Orala & mushumo wa u nwala	Thoho iñwe na iñwe.	U ḥalusa na u shumisa mibvumo mibvumelani sa aa, ei U ḥalusa na u	3	U fha vhana mubvumomubvumel ani. Vhana vha vhumba maipfi.	U kondä	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U fha vhana maipfi 3. Nwana u tea u wana ipfi jawe uri a sa kopele ja muñwe.
GR 1 T 4 p. 75	U ñwala mushumo u tshi ya kha vhunzhi.	Thoho iñwe na iñwe.	U ḥalusa vhunzhi ha maipfi sa munna_ vhana Mbudzi-dzimbudzi/mbudzi Vha ita nga u thetshela.	4	Vhana vha ñwala mushumo wa vhunzhi.	Vhukati	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U tea u vha na vhungoho/fulufhelo uri vhana vho ita mushumo vhothe hu si na ane a khou kopela kha zwa muñwe.
GR 1 T 4 p. 75	U ḥalukanya mibvumo ya EGRA	Thoho iñwe na iñwe.	U ḥalusa ḥedere / mubvumo u re wothe.	1	U shuma thesite ya muthe the muthihi ya EGRA ya mubvumo wa ḥedere ḥithihi.	Vhukati	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U ita notsi dza u sumbedza mubvumo u ne ñwana a khou kakarika nawo.
GR 1 T 4 p. 76	Tshifanyiso kha DBE siatari 6. Mushumo wa orala	yunifomo	U ḥalutshedza tshifanyiso u itela u vhumba tshiṭori tshawe.	1	Ñwana u sedza kha tshifanyiso a kona u amba tshiṭori.	Vhukati	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana.	U ita nyito/mushumo u wothe na u ñwala fhasi mawanwa a ñwana kha zwe wa lavhelesa.

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
						X ha di dzenisi		
GR 1 T 4 p. 76	Mushumo wa DBE siatari 17	Thoho iñwe na iñwe.	U vhala Zwibveledzwa zwine vha zwi ñivha na zwo ñwalwaho nga fhasi kha tshibveledzwa nga ndila ya vhudi.	2	U lavhelesa tshifanyiso na u tingeledza mutambo wone kha tshifanyiso.	vhukati	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U tea u vha na vhungoho/fulufhelo uri vhana vho ita mushumo vhothe hu si na ane a khou kopela kha zwa muñwe
GR 1 T 4 p. 76	Kha bugu ya DBE a huna mushumo. Vhana vha tea u sedzwa musi vha tshi khou vhala.	U pulane thoho iñwe na iñwe u itela u vhala. .	Mafarele/kufarele a bugu nga ngona.	4	Ñwana u tea u fara bugu nga ndila yone musi a tshi khou vhala.	U leluwa	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U lavhelesa hu tshi vhalawa kha kha khona ya u vhala ha rekhodiwa mawanza a zwo vhalwaho.
GR 1 T 4 p. 76	Kha bugu ya DBE A huna mushumo. Vhana vha tea u sedzwa musi vha tshi khou vhala. .	Nñemunę	U kona u ɔalusua dzina lawe na a dzikhonani kilasini.	5	U ñea tshikhala vhana u kona u ɔalusua madzina avho na a dzikhonani. Tsumbo: kha vha tendelwe u phakhela bugu dzavho.	U kondę	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U ñea tshikhala vhana tsha u phakhela bugu mugudisi u lavhelesa arali vhana vha tshi kona u ɔalusua madzina kha bugu dzavho na vha no kundelwa.
GR 1 T 4 p. 76	Bugu ya DBE siatari 10,11	Thoho iñwe na iñwe.	U pfesesa Tholokanyondivho yo gandisiwaho kha dzimedia sa: gurannda, magazine.	6	U vhala tshitɔri na kilasi. Ñwana u do fhedzisa mbudziso dzi re kha siatari la 11.	vhukati	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U shuma nga tshigwada tshituku hu tshi rekhodiwa ñwana ane a khou kona u tevhela masia/matungo.

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
								Vhana vha fhedzisa mushumo nga vhone vhaŋe.
GR 1 T 4 p. 75	Kha bugu ya DBE A huna mushumo. Vhana vha tea u sedzwa musi vha tshi khou vhala.	Thoho iñwe na iñwe yo dzudzunyelw aho u vhala ha u kovhekana.	U amba nga ha tshitori vha tshi topola vhabvumbedzwa vha dovhafhu vha fhindula dzimbudziso.	1	Vhana vha vhala nga u kovhekana mugudisi u ðo vha a khou lavhelesa/ vhone na u vhudzisa mbudziso dzo vuleaho.	vhukati	khii: ✓ u a ði dzhenisa ● u a ði dzhenisa nyana. X ha ði dzenisi	U lavhelesa vhana vha tshi vhala nga u kovhekana. U vhudzisa mbudziso na u rekhoda mawanwa. Nwana u tea u fhindula mbudziso mbili.
GR 1 T 4 p. 75	Kha bugu ya DBE A huna mushumo.	Bugu hu nga shumiswa iñwe na iñwe. yo dzudzunyelw aho u vhala ha u kovhekana.	U vhala bugu khulwane. U vhala khavara na u humbulela zwine zwa ðo vhalwa kha tshitori.	2	U vhudzisa mbudziso musi hu khou rangelwa u vhala u itela u ŋola ñwana ane a khou kona u humbulela zwine tshitori tsha do amba zwone.	vhukati	khii: ✓ u a ði dzhenisa ● u a ði dzhenisa nyana. X ha ði dzenisi	Mushumo wa tshigwada tshituku. Vhana vha dzhenelela kha u humbulela zwine tshitori tsha do amba zwone. U rekhoda mawanwa.
GR 1 T 4 p. 75	DBE activity p. 28	Zwine ra tea u ita.	U tevhekanya zwiwo nga ndila ye zwa tevhekanisa zwone kha tshitori.	3	Vhana vha amba tshitori vha nga tsha khonani/ vhavhili vha kona u nwala mafhungo nga u tevhekana hao kha tshitori.	U kondi	khii: ✓ u a ði dzhenisa ● u a ði dzhenisa nyana. X ha ði dzenisi	U tea u vha na vhungoho/fulufhelo uri vhana vho ita mushumo vhothe hu si na ane a khou kopela kha zwa muñwe

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
GR 1 T 4 p. 75	Kha bugu ya DBE A huna mushumo. Mushumo wa orala	Bugu hu nga shumiswa iñwe na iñwe. yo dzudzunyelw aho u vhala ha u kovhekana.	U ḥalusa zwiitisi na zwiwo zwo iteaho kha tshitor.	4	Vha vhala nga u kovhekana. Vhana vha ḥalutshedza zwiitisi na zwiwo zwo iteaho.	U kondi	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzenisi	U lavhelesa vhana kha u vhala ha u kovhekana, mbudziso dzine dza ita uri vhana vha kone u dzumbulula na u ḥalusa zwiitisi zwa zwiwo kha tshitor. Hu tshi rekhodiwa mawanwa.
GR 1 T 4 p. 75	Mabebo kha khajenda.	Thoho iñwe na iñwe.	U ḥalutshedza mafhundo a tshi bva kha phositar, zwifanyiso na thebulu dici leluwaho sa: khajenda.	5	Ńwana u tea u wanulula uri ndi nnyi ane a vha na duvha la mabebo kha miwedzi yo fhambanaho sa: Ndi vho nnyi vhane vha vha na mabebo nga nwedzi wa Phando?	U leluwa	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzenisi	Ńwana u shuma e eñthe u wana maduvha a mabebo a vhana kha miwedzi yo fhambanaho o sedza kha khajenda.
GR 1 T 4 p. 75	U vhala pharagirafu kha bugu ya EGRA:	Thoho iñwe na iñwe.	U vhala nga u elela na u vhala nga luvhilo lwone na khalo yo teaho.	1	U vhala minete muthihi pharagirafu ya bugu ya EGRA.	U kondi	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzenisi	U lavhelesa vhana vha tshi vhala nga tshigwada hu tshi rekhodiwa mawanwa.

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
GR 1 T 4 p. 75	Bugu ya DBE siatari .10	Thoho iñwe na iñwe.	U shumisa maipfi mađiwa na ndivho ya mibvumo na talusa maipfi mbumbano u itela u kona u qivha zwine a amba.	2	Vhana vha vhala pharagirafu/ tshipida siatari la 10. .	U kondä	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U lavhelesa vhana vha tshi vhala nga tshigwada hu tshi rekhodiwa mawanwa.
GR 1 T 4 p. 75	Bugu ya DBE siatari.10	Thoho iñwe na iñwe.	U shumisa tshikili tshawe enemuñe kha u di khakhulula a tshi vhala.	3	Vhana vha vhala tshipida kha siatari 10 (vha ṭanganyisa na nyito ya mushumo wa 2).	Vhukati	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U lavhelesa vhana vha tshi vhala nga tshigwada hu tshi rekhodiwa mawanwa.
GR 1 T 4 p. 77	A huna mushumo kha bugu ya DBE mugudisi u lavhelesa vhana vha tshi khou rwala.	Thoho iñwe na iñwe.	Kufarele kwa penisela na kushumisele kone.	1	U fha vhana mushumo wa u rwala muñwe na muñwe, hu tshi thogomelwa ku shumiselwe kwa mirado miłuku.	U leluwa	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U vhona vha tshi khou shuma. U sedza hafhu kufarele na kushumisele kwa penisela.
GR 1 T 4 p. 77	Nyito 1 ya u tou tevhedzela.	Thoho iñwe na iñwe.	Tshumisano na khonanyo kha tshanda na mađo musi a khou ita mushumo wa u tevhedzela.	2	U tevhedzela zwifanyiso nga zwithoma.	vhukati	khii: ✓ u a di dzenisa ● u a di dzenisa nyana. X ha di dzenisi	U vhona vha tshi khou shuma. U sedza hafhu kufarele na kushumisele kwa penisela, vhudele na u

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
								kona u tevhedzela zwavhuđi..
GR 1 T 4 p. 77	Bugu ya DBE mushumo wa siatari 8	Thoho iñwe na iñwe.	U kopa na u ñwala madzina avho maiþfi mapfufhi na fhungo.	3	Vhana vha fhedzisa garata na u dzhenisa maiþfi o tahelaho.	U leluwa	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	U tea u vha na vhungoho/fulufhelo uri vhana vho ita mushumo vhothe hu si na ane a khou kopela kha zwa muñwe
GR 1 T 4 p. 77	A huna mushumo kha bugu ya DBE.	Thoho iñwe na iñwe.	U dzhiela nzhele masia /matungo ñwala u bva kha tsha monde u ya kha tshaula u tshi bva n̄ha u tshi ya fhasi.	4	U fha vhana mushumo wa u kopolola. Vha kopa phetheni, maledere na maiþfi.	U leluwa	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	U lavhelesa vhana vha tshi ñwala muñwalo. U sedza Mafarele a penisela, vhudele na u sa l suvhisa vhukoni ha u nwala u bva kha tshamonde u tshi ya kha tshauļa. U nwala u tshi bva n̄ha u tshi ya fhasi.
GR 1 T 4 p. 77	A huna mushumo kha bugu ya DBE mugudisi u lavhelesa vhana vha tshi khou ñwala.	Thoho iñwe na iñwe.	Zwivhumbeo nomboro maledere danzi na matuku nga ngona.	5	U ñea mushumo wa u ñwala muñwe na muñwe. U lavhelesa musi vha khou ñwala	vhukati	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	U lavhelesa vhana vha tshi ñwala tshifhinga tshothe.

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
GR 1 T 4 p. 77	U sika marwalwa	Thoho iñwe na iñwe.	U shumisa madzina na lisala nga ngona a tshi ñwala	1	Vha ñwala nga thoho ye vha ñewa.	vhukati	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	U tea u vha na vhungoho/fulufhelo uri vhana vho ita mushumo vhothe hu si na ane a khou kopela kha zwa muñwe. U rekhoda arali ñwana a tshi kona kushumisele kwa masala na dzina nga ngona.
GR 1 T 4 p. 77	Bugu ya DBE siatari 5	Musi tsho vala.	U shumisa tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho nga ndila yone vha tshi ñwala.	2	Vhana vha nwala nga musi tsho vala.	U konda	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	U tea u vha na vhungoho/fulufhelo uri vhana vho ita mushumo vhothe hu si na ane a khou kopela kha zwa muñwe. U rekhoda arali ñwana a tshi khou shumisa makhathi nga ngona.
GR 1 T 4 p. 77	Nyito 2	Thoho iñwe na iñwe.	Vhunzhi ha maipfi ane vha a ñivha.	3	U shuma phazili /khanganyiso.	U leluwa	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	U tea u vha na vhungoho/fulufhelo uri vhana vho ita mushumo vhothe hu si na ane a khou kopela kha zwa muñwe

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI								
CAPS	Bugu ya DBE 1 Gireidi 2 Nomboro ya siatari	Thoho	Zwikili na ndivho	nyito		Phimo ya vhukondi	Ku makele	Notsi dza mugudisi
				No	Thaluso			
GR 1 T 4 p. 77	Nyito 3	Thoho iñwe na iñwe.	U shuma mabulafhethu	4	Vhana vha do fhedzisa mushumo wa u ñwala.	vhukati	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	U tea u vha na vhungoho/fulufhelo uri vhana vho ita mushumo vhothe hu si na ane a khou kopela kha zwa muñwe
GR 1 T 4 p. 77	nyito 4	Thoho iñwe na iñwe.	U dzudzanya mafhungo/mapfiwa a leluwaho kha girafu.sa: mutalo wa nganea vhutshilo yawe.	5	Vhana vha dzhenisa tshifanyiso nga ndila yone.	vhukati	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	U tea u vha na vhungoho/fulufhelo uri vhana vho ita mushumo vhothe hu si na ane a khou kopela kha zwa muñwe
GR 1 T 4 p. 77	A hu na mushumo kha bugu ya DBE.	Thoho iñwe na iñwe.	U sika bannga ya maipfi na thalusamaipfi/dikishinari.	6	Vhana vha do engedza maipfi avho kha dikishinari.	U kondi	khii: ✓ u a di dzhenisa ● u a di dzhenisa nyana. X ha di dzhenisi	U sedza vhukoni ha ñwana kha u engedza maipfi kha dikishinari yawe.

## SUGGESTED PROGRAMME OF BASELINE ASSESSMENT


\*Please note this is a suggested programme. Activities that are assessed through observation should be continuous and not a stand-alone.

DAY	ACTIVITIES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetshelesa a sa dzhenelati tshi sielisana na vhaiwe a tshi amba na u vhudzisa mbudziso uri a pferese. (<b>tshifhinga tshothe</b>)</li> <li>• U dovhola maipfi o doweleaho a re na mibvumo mičuku ya pfalandothe.</li> <li>• U amba tshi tori tsho doweleaho tshi re na mathomo, mutumbu na magumo, ipfi li tshi ya ntha na fasi.</li> <li>• Tshumisano na khonanyo ya zwanda na matu musi a khou ita nyito ya tevhedzela.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetshelesa tshi tori a tshi fha mihibulo.</li> <li>• U talusa na u kona u shumisa mibvumomibvumelani.ae io</li> <li>• U vhala bugu khulwane, u shumisa mbonalo ya maipfi u bvumba uri tshi tori tshi khou amba nga ha mini, sa, gwati ja bugu na nyolo buguni.</li> <li>• U kopa na u nwala madzina avho,u nwala maipfi mapfufhi na mafhuno mapfufhi.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U amba nga tshenzhemo ya enemu. Tsumbo: u anetshela mafhuno au.</li> <li>• U talukanya thevhekano ya pfalandothe. Tsumbo: aa ii maanda Manjini</li> <li>• U talusa zwidodombedza zwa ndeme he ha vhalwa sa thevhekano ya zwiwo.</li> <li>• U fara penisela na u fara tshumiswa dza u nwala dzo imiswaho nga kudzulele kwone (bugu na siatari nga ngona).</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetshelesa, u diphina na u fhindula tshifanyiso, miswaswo, thai, hu tshi shumiswa luambo nga u humbula.</li> <li>• U talusa vhunzhi. (mushumo wa u tou thetshelesa)</li> <li>• U talusa zwiitisi na zwiwo zwe iteaho kha tshi tori.</li> <li>• U dzinginya thandululo ya khaedu nga tshifhinga tsha Divhambalo/Mathemathiki.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U amba tshi tori tsho doweleaho tshi re na mathomo, mutumbu na magumo, ipfi li tshi ya ntha na fasi.</li> <li>• U talusa ledere/mubvumo na vhushaka ha mubvumo u re wote.</li> <li>• U kona u sauanya mafhuno a tshi bva kha tshifanyiso, tshinepe tshi re kha magazini, phositara, khungedzelo na zwiñwe-vho.</li> <li>• U shumisa madzina na lisala nga ngona a tshi nwala</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetshelesa zwidodombedza zwa tshi tori na u fhindula mbudziso dza maimo a ntha (ni humbula uri o vha a tshi khou amba ngoho a tshi....)</li> <li>• U talutshedza tshifanyiso u itela u sika tshi tori.</li> <li>• U vhala nga u elela ho engedzedzeaho na vhudinyanyuli.</li> <li>• U shumisa makhathi nga ngona a tshi nwala..</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita ledza nga maipfi, (tsumbo, u nwala tshirendo tshi sa kondi kana luimbo)</li> <li>• U vhala dzina la tshibveledza na maipfi othe o nwalwaho nga fasi.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshikili tsha kufarele kwa bugu (<b>tshifhinga tshothe</b>).</li> <li>• Vhunzhi ha maipfi a no qivhiwa.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• u dzhenelela kha nyambedzano dza kiłasini(<b>tshifhinga tshothe</b> )</li> <li>• U shumisa maipfi mađihwa, nđivho ya mibvumo na maipfi mbumbano u saukanya zwine a amba.</li> <li>• U vhala a tshi di thetselesa a di khakhulula enemune. (<b>tshifhinga tshothe</b>)</li> <li>• U shumisa thangelavhuimo ([ikonanyi [prepositions]] tsumbo: fhasi ha, n̊tha ha, tsini na, ngomu ha, O da na Maemu, O ḥuwa nga bisi.</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa mathemo a no nga: madzina, maṭaluli, maiti, masala, maipfimarangeli, khoma, mavhudzisi, pharagirafu, musi vha tshi amba nga ha zwe vha ḥwala</li> <li>• U ḥalusa dzina ḥawe na a vhañwe kiłasini.</li> <li>• U fara penisela na khirayoni nga ngona (zwavhuđi). (<b>tshifhinga tshothe</b>)</li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U kona u pfesesa Tholokanyondivho i re kha bugu kana magazini na u kona u tevhela masia a tsumbavhuyo.</li> <li>• U dzudzanya mafhungo kha girafu dzi sa kondi dzine dza nga tshati kana tshifhinga sa: u shumisa tshati kha u rekhoa mvelelo dza ḥoduluso ya kuđele kwa vhagudi tshikoloni.</li> <li>• U fhaṭa bannga ya maipfi kha ḥalusa maipfi/dikishinari.</li> </ul>

## **Nyito 1**

### **U tevhedzela**



**Ni nga tevhedzela zwifanaho naa?**

## Mushumo 2

### U shuma vhunzhi

Write the plurals forms of the nouns in the crossword.

Across →

- 3. loaf
- 7. wife
- 8. house
- 11. foot
- 12. person
- 13. sheep
- 16. tomato
- 20. fish
- 21. river
- 23. spy
- 24. daisy
- 25. elf
- 26. knife
- 27. wish
- 29. tooth

Down ↓

- 1. baby
- 2. leaf
- 4. life
- 5. boat
- 6. child
- 7. woman
- 9. man
- 10. potato
- 14. pitch
- 15. box
- 17. city
- 18. bus
- 19. mouse
- 22. cat
- 28. half

## **Nyito 3**

### **Thangelavhuimo**

**Shumisani maipfi a re zwibogisini ni fhedzisa fhungo.**

Phanda ha	ngomu	nga	n̄tha	fhasi	kha	nga
--------------	-------	-----	-------	-------	-----	-----


1. Methe wo dzula.....vothi.
2. Ndi la .....lufhangna na forogo.
3. Mmbwa yo eđela.....ha ḥafula.
4. Ri tamba .....ngomu nđuni mvula i tshi na.
5. O nkanda .....tshikunwe tshanga.
6. Muñadzi wanga u .....ha ḥoho yanga.
7. Vho sinyuswa nga maanda .....nñe.

## **Nyito 4**

### **Nzudzanyo ya mapfiwa**

### **Dzhenisani maipfi one kha tshifanyiso.**

Thoho	lukud vhavha	gona	ningo	hadā	mule nzhe	mulo mo	lwayo	tshanda	mukulo
-------	-----------------	------	-------	------	--------------	------------	-------	---------	--------



# **BASELINE ASSESSMENT 2021**

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI GIREIDI 2

# **BASELINE ASSESSMENT 2021**

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI GIREIDI 2